

## Lenaneo la Tekanyetso

Lenaneo la Tekanyetso le radilwe ka tsela eo mesebetsi ya tekanyetso ya semmuso e qhalantsweng dithutong tsohle sekolong ho phatlalla le kotara yohle dithutong kaofela

### Tjhebokakaretso ya ditlhokeho

Papetla e latelang e nehelana ka tjhebokakaretso ya ditlhokeho tsa Lenaneo la Tekanyetso ya Sesotho Puo ya Lapeng kotareng ka nngwe:

### Papetla ya 3: Tjhebokakaretso ya ditlhokeho tsa Lenaneo la Tekanyetso Kereite ya 12

Mesebetsi ya Lenaneo la Tekanyetso Kotareng			Tlhahlobo ya Makgaolakang
<p><b>Kotara ya 1:</b> Teko e ngolwang + Mesebetsi e 4</p>	<p><b>Kotara ya 2:</b> Mesebetsi e 2</p>	<p><b>Kotara ya 3:</b> Tlhahlobo e le 1 ya sekamakaolakang e kenelleditseng dipampiri tse 3: Pampiri ya 1 – Puo jwalo ka ha e sebediswa (70) – dihora tse 2 Pampiri ya 2 – Dingolwa (80) – dihora tse 2.5 Pampiri ya 3 – Ho ngola (100) – dihora tse 3 + Mesebetsi o le 1</p>	<p><b>Kotara ya 4:</b> Tlhahlobo e le 1 ya makgaolakang e kenelleditseng dipampiri tse 4: Pampiri ya 1 – Puo jwalo ka ha e sebediswa (70) – dihora tse 2 Pampiri ya 2 – Dingolwa (80) – dihora tse 2.5 Pampiri ya 3 – Ho ngola (100) – dihora tse 3 + Pampiri ya 4 – Wa molomo (50)</p>
<p><b>Matshwao a Kotara (Dikotara 1-3):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kotareng ka nngwe, kopanya matshwao a fumanweng ke moithuti mme o a fetolele ho % bakeng sa Matshwao a kotara.</li> </ul> <p><b>Matshwao a TES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kopanya paloyohle ya matshwao ho tloha Kotareng ya 1 ho ya ho Kotara ya 3, ho sa kenylletswe matshwao a tsa molomo, mme o a fetolele ho 25%,</li> </ul> <p><b>Tlhahlobo ya Makgaolakang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fetolela Pampiri ya 1 ho 17,5%,</li> <li>Fetolela Pampiri ya 2 ho 20%,</li> <li>Fetolela Pampiri ya 3 ho 25%</li> <li>Kopanya matshwao a mesebetsi ya molomo ya selemo kaofela mme o a fetolela ho 12,5% (Pampiri ya 4).</li> </ul>			

## Lenaneo la Tekanyetso la Kereiti ya 12

Lenaneo la Tekanyetso				
Kotara ya 1				
Mosebetsi 1	Mosebetsi 2	Mosebetsi 3	Mosebetsi 4	Mosebetsi 5
*Tsa Molomo: Ho mamela bakeng sa kutlwisiso (Matshwao a 15)	Ho ngola: (matshwao a 50) Moqoqo wa phetelo/ O hlalolang/ o sa tshehetseng lehlakore/ o tebisang maikutlo/ wa ngangisano	Ho ngola: (Matshwao a 25) <b>Tema ya kgokahano:</b> Lengolo la setswalle kapa la semmuso (la kopo, tletlebo, kopo ya mosebetsi/ la kgwebo)/ mangolo a semmuso le ao e seng a semmuso a yang bophatlalatsing/ Tokomane ya boitsebiso le diphihlelo mmoho le lengolo la tlhaloso / Nalane ya bophelo ba mofu/ Lenanetsamaiso le metsotso ya kopano/raporoto ya semmuso le eo e seng ya semmuso/tekolokakaretso/atikele ya koranta/atikele ya makasiine/puo/puisano/inthaviu/emelli	*Tsa molomo: Puo e sa hlophiswang (Matshwao a 15)	**Teko ya 1: (matshwao a 35) Puo jwalo ka ha e sebediswa: Tekokutlwisiso Kgutsufatso Dibopeho tsa puo le tshebediso
Kotara ya 2				
Mosebetsi 6		Mosebetsi 7		
Dingolwa: (Matshwao a 35) asaenemente ya dingolwa (35) <b>KAPA</b> Dipotso tse kgutshwanyane (matshwao a 10) le Moqoqo wa sengolwa (matshwao a 25)		*Oral: Unprepared reading aloud/ Prepared speech (10 marks)		
Kotara ya 3				
Mosebetsi 8		Mosebetsi 9		
*Tsa molomo: Ho balla hodimo ho sa hlophiswang / Puo e hlophiswang (Matshwao a 10)		<b>Ditlhalobo tsa Sekamakgaolakang: (matshwao a 250)</b> Pampiri ya 1 – Puo jwalo ka ha e sebediswa (Matshwao a 70) – Dihora tse 2 Pampiri ya 2 – Dingolwa (matshwao a 80) – dihora tse 2,5 Pampiri ya 3 – Ho ngola (matshwao a 100) – dihora tse 3 Pampiri ya 4 – *Tsa molomo (matshwao a 50)		

\*Tsa molomo: Baithuti ba lokela ho etsa mosebetsi wa ho mamela bakeng sa kutlwisiso o le mong (Mosebetsi 1), Puo e sa hlophiswang e le nngwe (Mosebetsi 4), mohlomong puo tse pedi tse hlophiswang KAPA Puo e le nngwe e hlophiswang le ho balla hodimo ho sa hlophiswang (Mosebetsi 7 le Mosebetsi 8).

\*\* Teko e ka hlophiswa tlasa palohlele ya **matshwao a 35** kapa, ha e ka ba matshwao a fetang ana qetellong matshwao a lokela ho **fetolelwa ho a 35**. Leha ho sisinnwa hore ho lekanyetswe motswako wa Temakutlwisiso, Kgutsufatso le Dibopeho tsa puo le tshebediso ya puo, matijhere a kgothalletswa ho kenyelletsa motswako wa dikarolo tse loketseng ho lekanyetswa ho dumellana le moralo wa sekolo (lenaneo la diteko, kabo ya nako, jj.).

Teko e ka hara Lenaneong la Tekanyetso e se botjwe ke ditekonyana tse nyenyane tse mmalwa. Teko ka nngwe e thehwe hodima dikahare tse toma, tse mothamonyana mme ebe e tla ngolwa nakong ya metsotso e 45 - 60; hape e kenyelletse dikgato tsa boiphihlelo tseo dipampiri tsa Ditlhalobo di hlophiswang ho ya ka tsona.